

ZAVOD ZA ZAPOSLENJE RS: Svaki česti zaposleni u Banjaluci nije Banjalučanin

19/07/2011 14:32 by Administrator

Svaki česti zaposleni u Banjaluci ima prebivalište u nekoj drugoj općini. Prema podacima Poreske uprave RS, oni dakle nisu Banjalučani, piše "EuroBlic".

Koliko je studenata i čaka koji svakodnevno borave u najvećem gradu RS, a prebivalište nemaju tu i ne vode se kao građani ovog grada, nego su zadržali prebivalište u općinama iz kojih dolaze, niko pouzdano ne zna.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u Banjaluku se godišnje doseli od dvije do dvije i po hiljade stanovnika, dok iz grada, u prosjeku, ode oko 1.200. Pošto nije bilo popisa stanovništva, teško je utvrditi i tačan broj novih Banjalučana, ali i ukupan broj stanovnika. Zavod ima samo grube podatke zasnovane na broju zahtjeva za prijavu ili odjavu prebivališta sa područja općine. Prema tim podacima, procjenjuje se da u samom gradu živi 225.000 stanovnika.

Prema njima, Banjaluka ima najveći pozitivni migracioni saldo od svih općina u RS, odnosno najveću razliku između broja doseljenih i odseljenih stanovnika.

"Stanovništvo se uglavnom doseljava iz drugih općina RS, manji broj i iz Federacije BiH, a promjenu mjesta boravka najviše čele mladi ljudi od 26 ili 27 godina" - kaže u Zavodu za statistiku.

Sociolog Pejo Ćurajinović kaže da je doseljavanje stanovništva u Banjaluku očekivano, s obzirom na to da je to glavni grad. On objašnjava da se tu uglavnom radi o radno-ekonomskim migracijama i kolovanju.

"Logičan je porast broja stanovnika u Banjaluci jer je ona univerzitetski, klinički i privredni centar, a pored toga i administrativno sjedište RS. Teško je naći posao ili kvalitetno obrazovanje u nerazvijenim općinama pa ljudi uglavnom koriste mogućnosti i uslove koje nude veće životne sredine. Mislim da su radne migracije najveći uzrok velikom prilivu stanovništva. Prije dvije decenije, prema istraživanjima, gotovo da nije bilo pojave traženja posla izvan svoje životne sredine, a sada je situacija potpuno drukčija" - kaže Ćurajinović.

U gradskoj upravi kaže da je najveći problem velika koncentracija stanovništva u urbanom dijelu grada, dok su seoska područja gotovo raseljena. Nagli porast broja stanovnika nije praćen odgovarajućim razvojem privrede i infrastrukture u gradu. To je dovelo do problema u zapošljavanju, pada kvaliteta stanovanja, povećanja socijalnih zahteva, odnosno problema u zdravstvu, obrazovanju i slično - smatraju u gradskoj upravi.

"Da bi poboljšala uslove života građana, gradska uprava je napravila strategiju razvoja grada od 2007. do 2015. godine. U okviru strategije predviđeno je da se postigne uravnotežen razvoj urbanog i ruralnog dela općine. Radiće se i na tome da se stvore uslovi za demografski rast grada, ubravanjem privrednog razvoja i obnavljanjem infrastrukture" - kaže Milenko Ćajić, portparol gradske uprave.

Prema planu, Banjaluka bi do 2015. godine trebalo dovoljno da se razvije da bi imala mogućnost za udoban život i do 300.000 stanovnika. To podrazumijeva poboljšanje gradske infrastrukture, uslova za stanovanje, te mogućnosti za zaposlenje i obrazovanje.

Izvor vijesti: Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u Banjaluku se godišnje doseli od dvije do dvije i po hiljade stanovnika, dok iz grada, u prosjeku, ode oko 1.200. Pošto nije bilo popisa stanovništva, teško je utvrditi i tačan broj novih Banjalučana, ali i ukupan broj stanovnika. Zavod ima samo grube podatke zasnovane na broju zahtjeva za prijavu ili odjavu prebivališta sa područja općine. Prema tim podacima, procjenjuje se da u samom gradu živi 225.000 stanovnika.

Prema njima, Banjaluka ima najveći pozitivni migracioni saldo od svih općina u RS, odnosno najveću razliku između broja doseljenih i odseljenih stanovnika.

"Stanovništvo se uglavnom doseljava iz drugih općina RS, manji broj i iz Federacije BiH, a promjenu mjesta boravka najviše čine mladi ljudi od 26 ili 27 godina" - kaže u Zavodu za statistiku.

Sociolog Pejo Ćurajinović kaže da je doseljavanje stanovništva u Banjaluku očekivano, s obzirom na to da je to glavni grad. On objašnjava da se tu uglavnom radi o radno-ekonomskim migracijama i kolovanju.

"Logičan je porast broja stanovnika u Banjaluci jer je ona univerzitetski, klinički i privredni centar, a pored toga i administrativno sjedište RS. Tako je naći posao ili kvalitetno obrazovanje u nerazvijenim općinama pa ljudi uglavnom koriste mogućnosti i uslove koje nude veće životne sredine. Mislim da su radne migracije najveći uzrok velikom prilivu stanovništva. Prije dvije decenije, prema istraživanjima, gotovo da nije bilo pojave traženja posla izvan svoje životne sredine, a sada je situacija potpuno drukčija" - kaže Ćurajinović.

U gradskoj upravi kaže da je najveći problem velika koncentracija stanovništva u urbanom dijelu grada, dok su seoska područja gotovo raseljena. Nagli porast broja stanovnika nije praćen odgovarajućim razvojem privrede i infrastrukture u gradu. To je dovelo do problema u zapošljavanju, pada kvaliteta stanovanja, povećanja socijalnih zahteva, odnosno problema u zdravstvu, obrazovanju i sl. - smatraju u gradskoj upravi.

"Da bi poboljšala uslove života građana, gradska uprava je napravila strategiju razvoja grada od 2007. do 2015. godine. U okviru strategije predviđeno je da se postigne uravnotežen razvoj urbanog i ruralnog dela općine. Radi se i na tome da se stvore uslovi za demografski rast grada, ubrzavanjem privrednog razvoja i obnavljanjem infrastrukture" - kaže Milenko Ajić, portparol gradske uprave.

Prema planu, Banjaluka bi do 2015. godine trebalo dovoljno da se razvije da bi imala mogućnost za udoban život i do 300.000 stanovnika. To podrazumijeva poboljšanje gradske infrastrukture, uslova za stanovanje, te mogućnosti za zaposlenje i obrazovanje.

Izvor vijesti: banjalučalive, BLIN